



Broj: 01-349-7/19/R-131-303

Datum: 26.12.2019. godine

Na osnovu odredbi člana 23. tačka 5. i člana 53. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), člana 10. stav 1. tačka 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. i člana 43. stav 1. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 16. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 7/19), odlučujući po zahtjevu privrednog društva Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Elektro - Hercegovina" akcionarsko društvo Trebinje za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 131. redovnoj sjednici, održanoj 26.12.2019. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E N J E
o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti
distribucije električne energije

1. USVAJA SE zahtjev privrednog društva Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro - Hercegovina" a.d. Trebinje za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije.
2. Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije iz tačke 1. ovog rješenja izdaje se na period važenja od pet godina, počev od 28.12.2019. godine.
3. Sastavni dio ovog rješenja čini Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i Uslovi dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije registarski broj 01-349-04-1/09-3/19.
4. Korisnik dozvole obavezan je plaćati regulatornu naknadu u periodu važenja dozvole, u roku i na način utvrđen posebnim rješenjem o regulatornoj naknadi Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
5. Ovo rješenje se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

Obrazloženje

Privredno društvo Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro - Hercegovina" a.d. Trebinje (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijelo je, dana 30.09.2019. godine, Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), na propisanom obrascu OB.04.02, Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, pod brojem 02.0245-1759-01/19 od 30.09.2019. godine (u daljem tekstu zahtjev), a koji je Regulatornoj komisiji zaveden pod brojem 01-349-1/19.

Podnosilac zahtjeva je korisnik dozvole za distribuciju električne energije, koja je izdata Rješenjem broj 01-450-12/12 od 14.12.2012. godine na period važenja od sedam godina. S obzirom da navedena dozvola ističe 28.12.2019. godine, podnosilac zahtjeva je, u skladu sa odredbom člana 59. Pravilnika o izdavanju dozvola – u daljem tekstu: Pravilnik, podnio zahtjev za izdavanje nove dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije.

Nakon pregleda urednosti podnesenog zahtjeva, utvrđeno je da zahtjev sadrži određene nedostatke, pa je, u skladu sa članom 10. stav 2. Pravilnika, od podnosioca zahtjeva zatraženo da otkloni utvrđene nedostatke i dopuni zahtjev.

Nakon što je podnosilac zahtjeva otklonio utvrđene nedostatke i dopunio zahtjev, Regulatorna komisija je, na 128. redovnoj sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, razmotrila zahtjev i na osnovu odredbi člana 13. Stav 2. i 3. Pravilnika, utvrdila nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, te donijela zaključak da se u postupku javnog razmatranja nacrta ove dozvole održi opšta rasprava u Trebinju, dana 18.12.2019. godine. Zaključkom o održavanju opšte rasprave je određeno da se komentari na zahtjev i nacrt dozvole, u pisanoj formi, mogu dostaviti do 18.12.2019. godine. Regulatorna komisija je nacrt dozvole i zaključak o održavanju javne rasprave dostavila podnosiocu zahtjeva, te je objavila obavještenje za javnost u dnevnim novinama "GLAS SRPSKE" i na svojoj internet stranici. Obavještenje za javnost je sadržalo osnovne informacije o zahtjevu, nacrtu dozvole, održavanju javne rasprave, načinu na koji zainteresovana lica mogu dobiti dodatne informacije i ostvariti uvid u zahtjev, načinu i roku dostavljanja komentara zainteresovanih lica, te informacije koje se odnose na mogućnost učešća zainteresovanih lica u postupku izdavanja dozvole, ukoliko imaju posebno pravo ili pravni interes da učestvuju u postupku.

Opšta rasprava je održana u zakazano vrijeme i istoj su, pored predstavnika Regulatorne komisije, prisustvovali i predstavnici podnosioca zahtjeva. Na opštoj raspravi, od strane podnosioca zahtjeva su izneseni komentari na nacrt uslova dozvole i to na predloženi kratak period važenja dozvole od dvije godine. U ostavljenom roku nije bilo dostavljenih komentara u pisanoj formi na nacrt dozvole. Tokom ovog postupka nije bilo podnesenih zahtjeva zainteresovanih lica za učešće u postupku. Nakon održane opšte rasprave, sačinjen je izvještaj sa opšte rasprave, preporuke po komentarima i prijedlog rješenja o izdavanju dozvole, čiji je sastavni dio dozvola i uslovi dozvole.

Regulatorna komisija je, na 131. redovnoj sjednici, održanoj 26.12.2019. godine, razmotrila prijedlog rješenja o izdavanju dozvole, uključujući prijedlog uslova dozvole, izvještaj sa opšte rasprave i stavove stručnih službi po komentarima na nacrt dozvole, zahtjev za izdavanje dozvole, kao i svu priloženu dokumentaciju prema obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole i ostalu dostavljenu dokumentaciju u postupku, na osnovu čega je utvrđeno da su

ispunjeni uslovi za usvajanje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, pa je odlučeno kao u tački 1. i 3. dispozitiva ovog rješenja.

Imajući u vidu odredbu člana 6. stav 1. tačka a) Pravilnika, kojom je propisano da se dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije izdaje na period važenja do 30 godina, kao i komentare podnosioca zahtjeva na predloženi period važenja ove dozvole, odlučeno je da se dozvola izda na period važenja od pet godina, kao u tački 2. dispozitiva ovog rješenja.

Tačka 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 24. stav 1. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), kojim je propisano da se finansiranje Regulatorne komisije, između ostalog, obezbjeđuje iz godišnjih naknada od energetske subjekata, te odredbi člana 57. Pravilnika, kojom je propisano da se iznos regulatorne naknade utvrđuje posebnim rješenjem o regulatornoj naknadi koju donosi Regulatorna komisija i da se ista plaća tokom perioda važenja dozvole. Ova odluka se donosi na godišnjem nivou, a na bazi Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske usvojenog od strane Narodne skupštine Republike Srpske.

Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 20. stav 3. Zakona o energetici i članu 16. stav 4. i 5. Pravilnika.

Pravna pouka se zasniva na odredbi člana 25. Zakona o energetici, te članu 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

**Pouka o pravnom
lijeku:**

Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Dostavljeno:

- podnosilac zahtjeva
- internet stranica,
- oglasna tabla i
- a/a.

Predsjednik

Vladislav Vladičić